

989.

Na osnovu člana 126 stav 5 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list CG“, broj 40/13, 56/13 i 02/17), a u vezi sa članom 6 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("Službeni list CG", broj 53/11), Ministarstvo ekonomije donijelo je

PRAVILNIK O RADIO OPREMI*

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se zahtjevi koje mora da ispunjava radio oprema koja se isporučuje na tržište i stavlja u upotrebu, način i postupci ocjenjivanja usaglašenosti radio opreme sa propisanim zahtjevima, zahtjevi koje mora da ispunjava tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti radio opreme, način označavanja radio opreme i druga pitanja od značaja za radio opremu.

Primjena

Član 2

(1) Ovaj pravilnik se primjenjuje na radio opremu koja se isporučuje na tržište i stavlja u upotrebu.

1) Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na:

a) radio opremu koju upotrebljavaju radioamateri u skladu sa propisima o radiokomunikacijama Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU Radio Regulations), i to:

- radio pribor koji sastavljaju i kojim se služe radioamateri;
- radio oprema koja je modifikovana i kojom se služe radioamateri;

- radio oprema koju izrađuju pojedini radioamateri u eksperimentalne i naučne svrhe, a namijenjena je amaterskoj službi;

b) radio opremu namijenjenu pomorskim radiokomunikacijama, koja ispunjava uslove utvrđene posebnim propisima;

c) radio opremu za civilne vazduhoplovne radiokomunikacije, koja je namijenjena isključivo ugradnji u vazduhoplov;

d) pribor za radio opremu izrađen po narudžbi, koji služi za upotrebu stručnjacima isključivo u objektima za istraživanje i razvoj;

e) radio opremu koja se upotrebljava isključivo za potrebe oružanih snaga Crne Gore, policije i bezbjedonosnih službi Crne Gore.

2) Na radio opremu iz stava 1 ovog člana ne primjenjuju se propisi kojima se uređuje električna oprema namijenjena za upotrebu unutar određenih naponskih granica, osim u slučaju iz člana 4 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **radio oprema** je električni ili elektronski proizvod koji namjerno emituje i/ili prima radio talase s ciljem radio komunikacije i/ili radio determinacije ili električni ili elektronski proizvod kojem se mora dodati dodatak kao što je antena kako bi namjerno emitovao i/ili primao radio talase s ciljem radio komunikacije i/ ili radiodeterminacije;
- 2) **radiokomunikacija** je elektronska komunikacija putem radio talasa;
- 3) **radiodeterminacija** je određivanje položaja, brzine i/ili drugih parametara nekog objekta ili dobijanje informacija o tim parametrima primjenom svojstava širenja radio talasa;
- 4) **radio talasi** su elektromagnetni talasi čija je frekvencija, po dogovoru, niža od 3000 GHz, a koji se prostiru u prostoru bez vještačkog vođenja;
- 5) **radio interfejs** je specifikacija regulisane upotrebe radiofrekvencijskog spektra;
- 6) **klasa radio opreme** je klasa koja označava pojedine kategorije radio opreme koje se smatraju identičnim ili sličnim, kao i radio interfejsi za koje je ta radio oprema projektovana;
- 7) **štetna interferencija** je interferencija koja ugrožava rad radio-navigacione službe ili drugih sigurnosnih službi, ili na drugi način ozbiljno umanjuje kvalitet, ometa ili izaziva učestale prekide u radu radiokomunikacione službe koja radi u skladu sa propisima;
- 8) **elektromagnetna smetnja** je svaka elektromagnetna pojava koja može nepovoljno uticati na radne karakteristike opreme, a obuhvata elektromagnetni šum, neželjeni signal ili promjenu u mediju širenja elektromagnetnih talasa;
- 9) **isporuka radio opreme na tržište** je svaka isporuka radio opreme za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržište Crne Gore u okviru obavljanja privredne djelatnosti sa ili bez naknade;
- 10) stavljanje na tržište je prva isporuka radio opreme na tržište Crne Gore;
- 11) **stavljanje u upotrebu** je prva upotreba radio opreme u Crnoj Gori od strane krajnjeg korisnika;
- 12) **proizvođač** je pravno ili fizičko lice koje proizvodi radio opremu ili koje je projektovalo ili proizvelo radio opremu i stavlja tu opremu na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom;
- 13) **ovlašćeni zastupnik** je pravno ili fizičko lice sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, koje je proizvođač ovlastio pisanim putem da u njegovo ime obavlja poslove stavljanja radio opreme na tržište u skladu sa ovim pravilnikom;
- 14) **uvoznik** je pravno ili fizičko sa sjedištem odnosno prebivalištem u Crnoj Gori koje uvozi radio opremu radi stavljanja na tržište Crne Gore;
- 15) **distributer** je pravno ili fizičko lice sa sjedištem odnosno prebivalištem u Crnoj Gori u lancu isporuke, koje nije ni proizvođač ni uvoznik, i koje isporučuje radio opremu na tržište u okviru obavljanja svoje djelatnosti;
- 16) **privredni subjekti** su proizvođač, ovlašćeni zastupnik, uvoznik i distributer;
- 17) **tehnička specifikacija** je dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje radio oprema mora da zadovolji u skladu sa ovim pravilnikom;
- 18) **harmonizovani standard** je evropski standard Evropske Komisije i čija je referentna oznaka objavljena u službenom listu Evropske Unije;
- 19) **ocjenjivanje usaglašenosti** je postupak kojim se utvrđuje da li radio oprema ispunjava bitne zahtjeve propisane ovim pravilnikom;
- 20) **tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti** je pravno lice koje sprovodi ocjenjivanje usaglašenosti uključujući kalibraciju, ispitivanje, sertifikaciju i kontrolisanje (laboratorije, sertifikaciona tijela, kontrolne organizacije i dr.);

21) **opoziv** je mjera koja ima za cilj povraćaj radio opreme koja je već isporučena krajnjem korisniku;

22) **povlačenje** je mjera koja ima za cilj da spriječi da se radio oprema u lancu isporuke isporuči na trziste;

23) **nadležni inspekcijski organ** je organ državne uprave nadležan za inspekcijske poslove u oblasti elektronskih komunikacija;

24) **znak CE** je znak kojom proizvođač označava da je radio oprema u skladu sa zahtjevima propisa Evropske unije kojima je predviđeno njegovo stavljanje.

Bitni zahtjevi za radio opremu

Član 4

Bitni zahtjevi koje treba da ispunjava radio oprema su:

1) zahtjevi zaštite zdravlja i bezbjednosti ljudi i životinja, zaštite imovine, uključujući zahtjeve u pogledu bezbjednosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje električna oprema namijenjena za upotrebu unutar određenih naponskih granica, ali bez primjene naponskih ograničenja;

2) zaštitni zahtjevi elektromagnetne kompatibilnosti, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje elektromagnetna kompatibilnost;

3) zahtjevi u pogledu projektovanja i proizvodnje radio opreme na način koji obezbjeđuje efikasnu upotrebu radiofrekvencijskog spektra namijenjenog zemaljskim i svemirskim radio komunikacijama, kako bi se izbjegle štetne smetnje;

4) zahtjevi koji se odnose na:

- mogućnost rada s dodacima, a posebno s jedinstvenim punjačima;
- mogućnost umreženog rada s drugim uređajima;
- mogućnost priključenja na odgovarajuće vrste interfejsa;
- zaštitu elektronskih komunikacionih mreža od mogućih zloupotreba, ometanja rada ili neprihvatljivog umanjivanja kvaliteta usluge;
- zaštitu ličnih podataka i privatnosti pretplatnika i korisnika usluga;
- osiguravanje sprječavanja zloupotreba i prevara;
- osiguravanje pristupa hitnim službama;
- olakšavanje upotrebe osobama s invaliditetom;
- osiguravanje da se softver može instalirati samo u radio opremu kod koje je jasno dokazana usaglašenost kombinacije radio opreme i softvera.

Pružanje informacija o saglasnosti kombinacija radio opreme i softvera

Član 5

(1) Proizvođače radio opreme i softvera, u cilju obezbjeđivanja da se radio oprema upotrebljava u skladu sa predviđenom namjenom, dostavlja nadležnom inspekcijskom organu deklaraciju o usaglašenosti kombinacija radio opreme i softvera s bitnim zahtjevima iz člana 4 ovog pravilnika.

(2) Deklaracija o usaglašenosti iz stava 1 ovog člana obuhvata podatke utvrđene u Prilogu 5 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Registracija vrsta radio opreme unutar određenih kategorija

Član 6

(1) Proizvođač je dužan da registruje vrste radio opreme unutar kategorija radio opreme, na koje se odnosi nizak stepen usaglašenosti sa zahtjevima iz člana 4 ovog pravilnika, u

centralni sistem koji uspostavlja Evropska komisija, prije nego što se radio oprema unutar tih kategorija stavlja na tržište Crne Gore.

(2) Prilikom registracije vrsta radio opreme u skladu sa stavom 1 ovog člana proizvođač dostavlja dio tehničke dokumentacije ili, ako je to opravdano, sve djelove tehničke dokumentacije iz tač. a), d), e), f), g), h) i i) Priloga 4, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

(3) Kategorije radio opreme obuhvaćene zahtjevima iz stava 1 ovog člana, kao i djelove tehničke dokumentacije, koji se dostavljaju, određene su posebnim propisom Evropske Komisije o klasama radio opreme.

Isporuka radio opreme na tržište

Član 7

Radio oprema koja ispunjava zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom može se slobodno isporučivati na tržište Crne Gore.

Stavljanje radio opreme u upotrebu

Član 8

Radio oprema može se staviti u upotrebu ako ispunjava zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom i ako je pravilno ugrađena, održavana i upotrebljava se za svoju predviđenu namjenu.

Objavljivanje tehničkih specifikacija radio interfejsa

Član 9

(1) Podaci o radio interfejsima čiju namjenu planira da utvrdi, osim radio interfejsa koji su u cjelosti usaglašeni sa korišćenjem harmonizovanog radio-frekvencijskog opsega ili su u skladu sa Planom namjene radio-frekvencijskog spektra, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) objavljuje na svojoj internet stranici.

(2) Agencija će u skladu s posebnim propisom, kojim su uređeni postupci službenog obavještavanja u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacionog društva, obavijestiti Evropsku komisiju o radio interfejsima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, osim o:

a) radio interfejsima koji su u skladu s odlukama Evropske komisije o usklađenoj upotrebi radiofrekvencijskog spektra, donijetim u skladu s propisima kojima se utvrđuje regulatorni okvir za politiku radiofrekvencijskog spektra u Evropskoj uniji;

b) radio interfejsima koji, u skladu s propisima Evropske komisije kojim se utvrđuje ekvivalentnost prijavljenih radio interfejsa i dodjeljuju klase radio opreme, odgovaraju radio opremi koja se može isporučiti na tržište i staviti u upotrebu bez ograničenja unutar Evropske unije.

Slobodno kretanje radio opreme

Član 10

(1) Radio oprema, koja ne ispunjava zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom, može se javno izlagati i predstavljati u Crnoj Gori samo uz jasno i vidno istaknutu oznaku da isporuka na tržištu ili stavljanje u upotrebu takve opreme nije dozvoljena u Crnoj Gori.

(2) Radio oprema iz stava 1 ovog člana može se javno izlagati i predstavljati ako su prethodno preduzete mjere u svrhu izbjegavanja štetnih interferencija, elektromagnetskih smetnji i rizika za zdravlje i bezbjednost ljudi i životinja, zaštite imovine.

II. OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA

Obaveze proizvođača

Član 11

(1) Proizvođač, pored obaveza utvrđenih zakonom:

1) obezbjeđuje da je radio oprema koja se stavlja na tržište, projektovana i proizvedena u skladu sa bitnim zahtjevima iz člana 4 ovog pravilnika.

2) obezbjeđuje da je radio oprema izrađena tako da se, osim u Crnoj Gori, može koristiti jos u najmanje jednoj državi članici Evropske Unije, u skladu sa zahtjevima o upotrebi radiofrekvencijskog spektra;

3) čuva tehničku dokumentaciju i deklaraciju o usaglašenosti deset godina od dana stavljanja radio opreme na tržište;

4) sprovodi postupak za serijsku proizvodnju u skladu sa ovim pravilnikom, pri čemu uzima u obzir promjene u projektovanju ili karakteristikama radio opreme, kao i promjene u harmonizovanim standardima ili drugim tehničkim specifikacijama, koje su navedene u deklaraciji o usaglašenosti, a na osnovu kojih je utvrđena usaglašenost radio opreme;

5) shodno veličini rizika koji predstavlja radio oprema, ispituje uzorke radio opreme koja je isporučena na tržište radi zaštite zdravlja i bezbjednosti krajnjih korisnika, istražuje i, prema potrebi, vodi knjigu žalbi i registar neusaglašene radio opreme i njenog povraćaja, i o tome obavještava distributere;

6) stara se da radio oprema, koju je stavio na tržište, nosi broj tipa, isporuke ili serije, ili drugi podatak koji omogućava njenu identifikaciju ili, ako to ne dopušta veličina ili priroda radio opreme, da se ti podaci navedu na pakovanju radio opreme ili u propratnom dokumentu;

7) na radio opremi ili na pakovanju radio opreme ili u propratnom dokumentu navodi svoju firmu ili registrovani znak i adresu na kojoj je dostupan, na crnogorskom jeziku i na drugom jeziku koji je lako razumljiv krajnjim korisnicima i nadležnom inspekcijskom organu;

8) uz radio opremu prilaže, čitljivo, jasno i razumljivo uputstvo i podatke o bezbjednosti na crnogorskom jeziku, koje naročito sadrži podatke neophodne za upotrebu radio opreme u skladu sa njenom predviđenom namjenom, a prema potrebi, opis dodataka i sastavnih djelova, uključujući softver, koji omogućavaju da radio oprema radi u skladu sa predviđenom namjenom.

(2) U slučaju radio opreme, koja namjenski emituje radio talase, obezbjeđuju se i sljedeći podaci:

- radio-frekvencijski opseg ili radio-frekvencijski opsezi u kojima radi radio oprema;

- maksimalna emitovana snaga u radio-frekvencijskom opsegu/opsezima u kom radi radio oprema.

(3) Proizvođač uz svaki primjerak radio opreme prilaže deklaraciju o usaglašenosti ili pojednostavljenu deklaraciju o usaglašenosti u kojoj je navedena tačna internet adresa na kojoj je dostupan cijeli tekst deklaracije o usaglašenosti.

(4) Proizvođač, u slučajevima kada postoje ograničenja u vezi sa stavljanjem u upotrebu radio opreme koju je proizveo ili kada postoji obaveza dobijanja odobrenja za korišćenje radio frekvencija na kojima ta radio oprema radi, na pakovanju te radio opreme obezbjeđuje osnovne informacije o državama članicama ili geografskim područjima unutar države članice Evropske unije na kojima postoje ograničenja u vezi sa stavljanjem u upotrebu te opreme, odnosno o obavezi pribavljanja odobrenja za korišćenje radio frekvencija na kojima ta radio oprema radi.

(5) Podaci iz stava 4 ovog člana stavlja se i u uputstvo koje se prilaže uz radio opremu.

Ovlašćeni zastupnik

Član 12

Proizvođač može pisanim ovlašćenjem imenovati ovlašćenog zastupnika, osim za izvršavanje obaveza iz člana 11 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika.

Obaveze uvoznika

Član 13

Uvoznik, pored obaveza utvrđenih zakonom:

1) na radio opremi, ili ako to nije moguće na ambalaži ili u dokumentaciji koja prati radio opremu stavlja svoje ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj je dostupan na crnogorskom jeziku;

2) uz radio opremu prilaže uputstvo i podatke o bezbjednosti te opreme na crnogorskom jeziku;

3) saglasno rizicima koje predstavlja radio oprema, kako bi zaštitio zdravlje i bezbjednost krajnjih korisnika, sprovodi ispitivanje uzoraka radio opreme i vodi knjigu žalbi i registar povraćaja neusaglašene radio opreme, o čemu obavještava distributere;

4) ako smatra da radio oprema koju je stavio na tržište nije u skladu s ovim pravilnikom, preduzima sve mjere kako bi se ta radio oprema uskladila ili povukla sa tržišta, ili kako bi se izvršio njen povraćaj od krajnjih korisnika;

5) u periodu od deset godina od dana stavljanja radio opreme na tržište čuva primjerak deklaracije o usaglašenosti, kako bi bila na raspolaganju nadležnom inspekcijskom organu i osigurava da se tehnička dokumentacija može staviti na raspolaganje tom organu na njegov zahtjev.

Obaveze distributera

Član 14

Distributer, pored obaveza utvrđenih zakonom:

1) stara se o usaglašenosti radio opreme sa zahtjevima propisanim ovim pravilnikom;

2) ako radio oprema, koja je isporučena na tržište, nije u skladu s ovim pravilnikom, otklanja nedostatke ili je povlači sa tržišta, i vrši njen povraćaj od krajnjih korisnika.

Identifikacija privrednih subjekata

Član 15

(1) Privredni subjekti na zahtjev dostavljaju nadležnom inspekcijskom organu podatke o svakom subjektu koji im je isporučio radio opremu, odnosno o subjektu kojem je ta radio oprema isporučena.

(2) Podatke iz stava 1 ovog člana, privredni subjekti dostavljaju na zahtjev nadležnom organu, u periodu od deset godina od dana isporuke radio opreme.

III. USAGLAŠENOST RADIO OPREME

Pretpostavka o usaglašenosti radio opreme

Član 16

Pretpostavlja se da je radio oprema usaglašena sa zahtjevima iz člana 4 ovog pravilnika, ako ispunjava zahtjeve crnogorskih standarda ili djelove crnogorskih standarda, kojima su prihvaćeni harmonizovani standardi, čija je lista objavljena u „Službenom listu Crne Gore“.

Postupci ocjenjivanja usaglašenosti radio opreme

Član 17

(1) Proizvođač sprovodi postupak ocjenjivanja usaglašenosti radio opreme sa zahtjevima propisanim članom 4 ovog pravilnika.

(2) Ocjenjivanje usaglašenosti radio opreme sa zahtjevima propisanim članom 4 st. 1 i 2 ovog pravilnika vrši se primjenom jednog od postupaka ocjenjivanja usaglašenosti iz Priloga 1, 2 i 3, koji su sastavni dio ovog pravilnika, prema izboru proizvođača.

(3) Ocjenjivanje usaglašenosti radio opreme sa zahtjevima propisanim članom 4 stav 1 tač. 3 i 4 ovog pravilnika, za koju je proizvođač primijenio harmonizovane standarde iz člana 16 ovog pravilnika, vrši se primjenom jednog od postupaka ocjenjivanja usaglašenosti iz Priloga 1, 2 i 3 ovog pravilnika, prema izboru proizvođača.

(4) Ocjenjivanje usaglašenosti radio opreme sa zahtjevima propisanim članom 4 stav 1 tač. 3 i 4 ovog pravilnika, za koju proizvođač nije primijenio harmonizovane standarde iz člana 16 ovog pravilnika, ili ih je primijenio djelimično, utvrđuje se primjenom jednog od postupaka ocjenjivanja usaglašenosti iz Priloga 2 i 3 ovog pravilnika, prema izboru proizvođača.

Deklaracija o usaglašenosti

Član 18

(1) Deklaracija o usaglašenosti je dokument kojim se potvrđuje da radio oprema ispunjava zahtjeve propisane članom 4 ovog pravilnika.

(2) Deklaracija o usaglašenosti sačinjava se na obrascu iz Priloga 5 ovog pravilnika, na crnogorskom jeziku i redovno se ažurira.

(3) Pojednostavljena deklaracija o usaglašenosti sadrži podatke iz Priloga 6 ovog pravilnika, na crnogorskom jeziku i redovno se ažurira.

(4) Pojednostavljena deklaracija mora da sadrži internet adresu na kojoj se nalazi cijeli tekst deklaracije o usaglašenosti.

(5) Ako se na radio opremu primjenjuje više propisa kojima se zahtijeva sačinjavanje deklaracije o usaglašenosti, sačinjava se jedinstvena deklaracija o usaglašenosti u kojoj se navodi popis tih propisa i brojevi službenog lista u kojem su objavljeni.

(6) Sačinjavanjem deklaracije o usaglašenosti, proizvođač preuzima odgovornost za usaglašenost radio opreme sa zahtjevima utvrđenim ovim pravilnikom.

Znak CE

Član 19

(1) Radio oprema, koja ispunjava zahtjeve propisane članom 4 ovog pravilnika, prije stavljanja na tržište, označava se znakom CE.

(2) Znak CE iz stava 1 ovog člana stavlja se u skladu sa propisom kojim se uređuje oblik, sadržaj i izgled znaka usaglašenosti proizvoda, ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

Posebni uslovi za stavljanje znaka CE i identifikacionog broja prijavljenog tijela

Član 20

(1) Znak CE stavlja se na radio opremu ili na njenu natpisnu pločicu na način vidljiv, čitljiv i neizbrisiv način, a ako to nije moguće zbog prirode samog uređaja, znak CE stavlja se na omot za pakovanje ili na prateću dokumentaciju.

(2) Ako je to potrebno zbog prirode radio opreme, znak CE koji se stavlja na radio opremu može imati visinu manju od 5 mm, pod uslovom da je znak CE čitljiv i uočljiv.

(3) Ako se u postupku ocjenjivanja usaglašenosti radio opreme primjenjuje postupak utvrđen u Prilogu 3 ovog pravilnika, uz znak CE navodi se i identifikacioni broj prijavljenog tijela za ocjenjivanje usaglašenosti.

(4) Identifikacioni broj prijavljenog tijela stavlja prijavjeno tijelo ili, prema njegovom ovlaštenju, proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik.

(5) Identifikacioni broj prijavljenog tijela iz stava 3 ovog člana mora biti iste visine kao znak CE.

Tehnička dokumentacija

Član 21

(1) Tehnička dokumentacija mora da sadrži sve podatke da radio oprema ispunjava zahtjeve propisane članom 4 ovog pravilnika i podatke utvrđene u Prilogu 4 ovog pravilnika.

(2) Tehnička dokumentacija se redovno ažurira.

(3) Tehnička i prateća dokumentacija iz Priloga 2 ovog pravilnika, sastavlja se na crnogorskom jeziku, i na službenom jeziku države u kojoj prijavljeno tijelo ima sjedište, ili na jeziku prihvatljivom prijavljenom tijelu.

IV. IMENOVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Zahtjevi koje mora da ispunjava tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti

Član 22

Sprovođenje postupaka iz člana 17 ovog pravilnika može da obavlja tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti koje ispunjava zahtjeve utvrđene propisom kojim uređuju tehnički zahtjevi za ocjenjivanje usaglašenosti kao i posebne zahtjeve iz Priloga 7 ovog pravilnika i čije imenovanje je sprovedeno u skladu sa zakonom.

Pretpostavka ispunjavanja zahtjeva za imenovana tijela

Član 23

Ako tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti dokaže da ispunjava zahtjeve utvrđene u crnogorskim standardima kojima se prihvataju harmonizovani standardi ili njihovi djelovi iz člana 16 ovog pravilnika, pretpostavlja se da ispunjava zahtjeve iz Priloga 7 ovog pravilnika ako su zahtjevi obuhvaćeni tim standardima.

Poslovi ocjenjivanja usaglašenosti koje mogu da obavljaju druga pravna lica

Član 24

(1) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti radio opreme može, određene poslove u vezi sa ocjenjivanjem usaglašenosti, da povjeri drugom pravnom licu koje ispunjava zahtjeve iz člana 22 ovog pravilnika i o tome obavještava organ koji vrši njegovo prijavljivanje.

(2) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti odgovorno je za poslove koje je prenio na drugo pravno lice, u skladu sa stavom 1 ovog člana.

(3) Poslove ocjenjivanja usaglašenosti radio opreme, pravno lice iz stava 1 ovog člana, može da obavlja samo uz saglasnost podnosioca zahtjeva za ocjenjivanje usaglašenosti.

(4) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti čuva i stavlja na raspolaganje nadležnom organu dokumentaciju nastalu u postupku ocjenjivanja usaglašenosti koju je sprovedo drugo pravno lice iz stava 1 ovog člana.

Način ocjenjivanja usaglašenosti

Član 25

(1) Imenovana tijela sprovode ocjenjivanje usaglašenosti u skladu sa postupcima ocjenjivanja usaglašenosti iz Priloga 2 ovog pravilnika.

(2) Ocjenjivanje usaglašenosti sprovodi se na proporcionalan način da bi se izbjeglo nepotrebno opterećivanje privrednih subjekata.

(3) Ako imenovano tijelo ustanovi da proizvođač ne ispunjava bitne zahtjeve iz člana 4 ovog pravilnika ili odgovarajućeg harmonizovanog standarda ili druge tehničke specifikacije, neće izdati sertifikat dok proizvođač ne izvrši odgovarajuće korektivne mjere.

(4) Ako tokom praćenja usaglašenosti, nakon izdavanja sertifikata, imenovano tijelo utvrdi da radio oprema prestane da ispunjava zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom, zahtijevaće od proizvođača da preduzme odgovarajuće korektivne mjere i po potrebi suspenduje ili povlači sertifikat.

(5) Ako korektivne mjere nisu preduzete ili nemaju odgovarajući efekat, imenovano tijelo može da ograniči, suspenduje ili povuče sertifikat.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odložena primjena

Član 26

(1) Odredbe člana 6, člana 9 stav 2, člana 11 stav 1 tačka 2, čl. 19 i 20 ovog pravilnika primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

(2) Odredbe Priloga 2 (modul B) tačka 8 ovog pravilnika o obavezi obavještanja Evropske komisije i drugih država članica Evropske unije, primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

Značenje termina u prelaznom periodu

Član 27

(1) Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, u smislu ovog pravilnika, deklaracija o usaglašenosti smatraće se EU deklaracijom o usaglašenosti, a ispitivanje tipa smatraće se EU ispitivanjem tipa.

(2) Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, u smislu ovog pravilnika, tržište Crne Gore smatraće se tržištem Evropske unije, a ovlašćenim zastupnikom, odnosno uvoznikom smatraće se pravno, odnosno fizičko lice koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Evropskoj uniji.

Prestanak važenja

Član 28

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni list CG“, broj 46/14) koje se odnose na radio opremu.

Stupanje na snagu

Član 29

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

*U ovaj pravilnik prenesena je Direktiva 2014/53/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radio opreme na tržištu i stavljanju izvan snage direktive 1999/5/EZ.

Broj: 346-30/2017-4

Podgorica, 28. juna 2017. godine

Ministarka,
Dragica Sekulić, s.r.

PRILOG 1

UNUTRAŠNJA KONTROLA PROIZVODNJE

1) Unutrašnja kontrola proizvodnje je postupak ocjenjivanja usaglašenosti u kojem proizvođač ispunjava obaveze iz tač. 2, 3 i 4 ovog priloga i na taj način obezbjeđuje i na sopstvenu odgovornost izjavljuje da radio oprema ispunjava zahtjeve iz člana 4 ovog pravilnika.

2) Tehnička dokumentacija

Proizvođač sačinjava tehničku dokumentaciju u skladu sa članom 21 ovog pravilnika.

3) Proizvodnja

Proizvođač preduzima sve potrebne mjere kako bi se u postupku proizvodnje i nadzoru nad postupkom proizvodnje obezbijedila usaglašenost proizvedene radio opreme sa tehničkom dokumentacijom i zahtjevima iz člana 4 ovog pravilnika.

4) Znak CE i deklaracija o usaglašenosti

4.1) Proizvođač svaku radio opremu pojedinačno označava znakom usaglašenosti iz čl. 19 i 20 ovog pravilnika, koja ispunjava sve zahtjeve utvrđene Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti i ovim pravilnikom.

4.2) Proizvođač izdaje pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaku radio opremu pojedinačno, čuva je zajedno sa tehničkom dokumentacijom u periodu od najmanje deset godina od dana stavljanja radio opreme na tržište i dati je na uvid nadležnom inspektor na njegov zahtjev. U izjavi se navodi radio oprema za koju je izjava sačinjena.

Na zahtjev nadležnom organu proizvođač dostavlja ovjerenu kopiju deklaracije o usaglašenosti.

5) Ovlašćeni zastupnik

Obaveze proizvođača iz tačke 4 ovog priloga, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, može da izvrši ovlašćeni zastupnik, u skladu sa pisanim ovlašćenjem proizvođača.

PRILOG 2

MODULI B I C ZA OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

ISPITIVANJE TIPA I USAGLAŠENOSTI S TIPOM NA OSNOVU UNUTRAŠNJE KONTROLE PROIZVODNJE

MODUL B: ISPITIVANJE TIPA

1. Ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja usaglašenosti u kojem prijavljeno tijelo pregleda tehničko rješenje radio opreme i provjerava i ocjenjuje da li tehničko rješenje radio opreme ispunjava zahtjeve iz člana 4 ovog pravilnika.

2. Ispitivanje tipa sprovodi se ocjenjivanjem tehničkog rješenja radio opreme pregledom tehničke dokumentacije i dokaza iz tačke 3 ovog modula, bez pregleda uzorka (tip rješenja). Ispitivanje tipa može se ograničiti na određene bitne zahtjeve, kako je odredio proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik.

3. Proizvođač podnosi zahtjev za ispitivanje tipa prijavljenom tijelu prema sopstvenom izboru.

U zahtjevu iz stava 1 ove tačke navode se bitni zahtjevi iz člana 4 ovog pravilnika za koje se zahtijeva ispitivanje.

Zahtjev iz stava 1 ove tačke naročito sadrži:

a) naziv i adresu proizvođača, odnosno ovlašćenog zastupnika, ako je podnosilac zahtjeva ovlašćeni zastupnik;

b) pisanu izjavu kojom proizvođač izjavljuje da isti zahtjev nije podniet drugom prijavljenom tijelu;

c) tehničku dokumentaciju iz Priloga 4 ovog pravilnika koja omogućava ocjenjivanje usaglašenosti radio opreme s bitnim zahtjevima iz člana 4 ovog pravilnika i koja sadrži odgovarajuću analizu i procjenu rizika;

d) dokaze o adekvatnosti izabranog tehničkog rješenja, a naročito korišćena dokumenta, posebno ako nisu primijenjeni ili su djelimično primijenjeni harmonizovani standardi, a mogu sadržavati i rezultate ispitivanja koje je u skladu s drugim odgovarajućim tehničkim specifikacijama sprovedla odgovarajuća laboratorija proizvođača ili druga ispitna laboratorija u ime i odgovornost proizvođača.

4. Prijavljeno tijelo pregleda tehničku i drugu dokumentaciju radi ocjenjivanja adekvatnosti tehničkog rješenja radio opreme.

5. Prijavljeno tijelo sačinjava izvještaj u kom su navedene aktivnosti sprovedene u skladu sa tačkom 4 i njihovi rezultati. Prijavljeno tijelo može učiniti dostupnim sadržaj tog izvještaja, u cjelosti ili djelimično, uz saglasnost proizvođača.

6. Ako tip radio opreme ispunjava zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom, prijavljeno tijelo proizvođaču izdaje potvrdu o ispitivanju tipa.

Potvrda iz stava 1 ove tačke sadrži naziv i adresu proizvođača, zaključke pregleda, bitne zahtjeve obuhvaćene pregledom, uslove važenja potvrde (ako ih ima) i potrebne podatke za identifikaciju ocijenjenog tipa. Potvrda o ispitivanju tipa može imati jedan ili više dodataka.

Potvrda o ispitivanju tipa i njeni prilozi sadrže sve odgovarajuće podatke koji omogućavaju ocjenjivanje usaglašenosti proizvedene radio opreme s pregledanim tipom kao i kontrolu radio opreme u toku njene upotrebe.

Ako tip radio opreme ne ispunjava zahtjeve iz ovog pravilnika, prijavljeno tijelo neće izdati potvrdu o ispitivanju tipa o čemu obavještava podnosioca zahtjeva sa obrazloženjem razloga o odbijanju izdavanja potvrde.

7. Prijavljeno tijelo prati promjene koje ukazuju da odobreni tip više ne ispunjava primjenjive zahtjeve iz ovog pravilnika, i utvrđuje zahtijevaju li te promjene dalja ispitivanja, o čemu obavještava proizvođača. Proizvođač obavještava prijavljeno tijelo koje posjeduje tehničku dokumentaciju o potvrdi o ispitivanju tipa, o svim izmjenama odobrenog tipa koje mogu uticati na usaglašenost radio opreme s bitnim zahtjevima iz ovog pravilnika ili na uslove valjanosti te potvrde i podnosi zahtjev za izdavanje dodatnog odobrenja. Navedeno odobrenje predstavlja dopunu već izdate potvrde o ispitivanju tipa.

8. Prijavljeno tijelo obavještava organ koji je izvršio njegovo prijavljivanje o izdatim ili povučenim potvrdama o ispitivanju tipa i/ili njenim priložima i periodično ili na zahtjev, tom tijelu dostavlja listu odbijenih, ukinutih ili na drugi način ograničenih potvrda i/ili njenih priloga.

U slučaju odbijanja, povlačenja, ukidanja ili na drugi način ograničavanja potvrde o ispitivanju tipa i/ili njenih priloga prijavljeno tijelo obavještava druga prijavljena tijela. Prijavljeno tijelo obavještava na zahtjev, drugo prijavljeno tijelo o izdatim potvrdama o ispitivanjima tipa i/ili njihovim priložima.

U slučaju kada harmonizovani standardi nisu primijenjeni, ili su djelimično primijenjeni, prijavljeno tijelo o tome obavještava države članice Evropske unije i Evropsku komisiju. Prijavljeno tijelo može, na zahtjev Evropskoj komisiji, državama članicama i drugim prijavljenim tijelima dostaviti kopiju potvrde o ispitivanju tipa i/ili njenih priloga, kao i primjerak tehničke dokumentacije i rezultate pregleda koje je obavilo to prijavljeno tijelo. Prijavljeno tijelo mora čuvati primjerak potvrde o ispitivanju tipa, njene priloge i dodatke, kao

i tehničku dokumentaciju, uključujući i dokumentaciju koju je dostavio proizvođač, u periodu od deset godina od dana kada je radio oprema ocijenjena, ili do isteka perioda važenja te potvrde.

9. Proizvođač primjerak potvrde o ispitivanju tipa i njene priloge i dodatke, zajedno sa tehničkom dokumentacijom daje na uvid nadležnom organu na njegov zahtjev, u periodu od deset godina od dana stavljanja radio opreme na tržište.

10. Ovlašćeni zastupnik može podnijeti zahtjev iz tačke 3 ovog modula i izvršiti obaveze iz tač. 7 i 9 ovog modula, u skladu sa pisanim ovlašćenjem proizvođača.

MODUL C: USAGLAŠENOST S TIPOM NA OSNOVU UNUTRAŠNJE KONTROLE PROIZVODNJE

1. Usaglašenost s tipom na osnovu unutrašnje kontrole proizvodnje dio je postupka ocjenjivanja usaglašenosti u kojem proizvođač ispunjava obaveze iz tač. 2 i 3 ovog modula i obezbjeđuje i izjavljuje da je radio oprema usaglašena sa tipom za koje je izdata potvrda o ispitivanju tipa, kao i da ispunjava zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom.

2. Proizvodnja

Proizvođač preduzima potrebne mjere kako bi se u postupku proizvodnje i njegovim praćenjem obezbijedila usaglašenost proizvedene radio opreme s odobrenim tipom, za koji je izdata potvrda o ispitivanju tipa, i sa zahtjevima iz ovog pravilnika koji se odnose na tu radio opremu.

3. Znak CE i deklaracija o usaglašenosti

3.1. Proizvođač stavlja znak CE na svaki pojedinačni primjerak radio opreme koja je u skladu s tipom za koji je izdata potvrda o ispitivanju tipa i koja ispunjava odgovarajuće zahtjeve iz ovog pravilnika.

3.2. Proizvođač sačinjava pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaki model radio opreme i čuva je u periodu od deset godina od dana stavljanja radio opreme na tržište. U deklaraciji o usaglašenosti navodi se model radio opreme za koji je ta izjava sačinjena.

Na zahtjev nadležnih organa proizvođač dostavlja ovjerenu kopiju deklaracije o usaglašenosti.

4. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze proizvođača iz tačke 3 ovog modula može da izvrši ovlašćeni zastupnik, u skladu sa pisanim ovlašćenjem proizvođača.

**MODUL H:
POTPUNO OSIGURANJE KVALITETA**

1. Potpuno osiguranje kvaliteta je postupak u kojem proizvođač, koji u potpunosti ispunjava obaveze iz tač. 2 i 5 ovog modula, osigurava i izjavljuje na sopstvenu odgovornost da određena radio oprema ispunjava zahtjeve propisane ovim pravilnikom.

2. Proizvodnja

Proizvođač primjenjuje odobreni sistem kvaliteta za projektovanje, proizvodnju i završnu provjeru i ispitivanje radio opreme u skladu sa tačkom 3 ovog modula i obezbjeđuje kontrolu sistema kvaliteta iz tačke 4 ovog modula.

3. Sistem kvaliteta:

3.1. Prijavljenom tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti proizvođač podnosi zahtjev za ocjenjivanje sistema kvaliteta za određenu radio opremu koji sadrži:

- naziv i adresu proizvođača, a ako je zahtjev podnio njegov ovlašćeni zastupnik, i naziv i adresu ovlašćenog zastupnika;
- tehničku dokumentaciju za svaki tip radio opreme koji se namjerava proizvoditi i koja, prema potrebi, sadrži i elemente iz Priloga 4 ovog pravilnika;
- pisanu izjavu da zahtjev nije podniet drugom prijavljenom tijelu.

3.2 Sistem kvaliteta mora obezbijediti usaglašenost radio opreme sa zahtjevima propisanim ovim pravilnikom.

Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je proizvođač primijenio moraju se dokumentovati na uredan i sistematičan način, u obliku pisanih metodologija, postupaka i uputstava. Dokumentacija o sistemu kvaliteta mora da bude sačinjena na način da obezbijedi pravilno razumijevanje programa, planova, priručnika i zapisa o kvalitetu, a naročito mora da sadrži odgovarajući opis:

- ciljeva kvaliteta i organizacione šeme, odgovornosti i ovlašćenja proizvođača u projektovanju i u pogledu kvaliteta proizvoda;
- tehničkih specifikacija, uključujući harmonizovane standarde i tehničke propise, kao i odgovarajuće specifikacije ispitivanja koje će se primijeniti, kao i u slučaju kada se harmonizovani standardi neće u potpunosti primijeniti, način na koji će se osigurati usaglašenost proizvoda s odgovarajućim zahtjevima iz člana 4 ovog pravilnika;
- kontrole projektovanja i tehnika provjere projektovanja, postupaka i sistemskih mjera koje će se primijeniti u projektovanju radio opreme u skladu sa pripadajućom klasom opreme;
- odgovarajućih tehnika, postupaka i sistemskih mjera proizvodnje, upravljanja kvalitetom i osiguranja kvaliteta, koje će se primijeniti;
- pregleda i ispitivanja koja će se obaviti prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, učestalosti njihovog sprovođenja, kao i rezultata ispitivanja obavljenih prije proizvodnje, gdje je to primjenljivo;
- načina na koji se utvrđuje da prostor i oprema za pregled i ispitivanje ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve za sprovođenje tih pregleda i ispitivanja;
- zapisa o kvalitetu, kao što su izvještaji o nadzoru, podaci o ispitivanju, izvještaji o osposobljenosti osoblja;
- načina nadzora ostvarivanja traženog kvaliteta proizvoda i projektovanja i djelotvornosti sistema kvaliteta.

3.3. Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ocjenjuje sistem kvaliteta radi utvrđivanja da li su ispunjeni zahtjevi iz tačke 3.2 ovog modula, pri čemu se smatra da sistem kvaliteta, ispunjava zahtjeve iz tačke 3.2 ovog modula, ako je u skladu sa odgovarajućim harmonizovanim standardima.

Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti naročito ocjenjuje da li sistem upravljanja kvalitetom obezbjeđuje usaglašenost proizvoda sa zahtjevima propisanim ovim pravilnikom u pogledu odgovarajuće dokumentacije iz tač. 3.1 i 3.2 ovog modula, uključujući i rezultate ispitivanja koje je dostavio proizvođač.

Komisija za provjeru prijavljenog tijela za ocjenjivanje usaglašenosti treba da ima najmanje jednog člana sa iskustvom procjenitelja u odgovarajućoj proizvodnoj tehnologiji. Postupak ocjenjivanja obuhvata i obilazak proizvodnih pogona proizvođača.

Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti dostavlja proizvođaču obrazloženu odluku o sprovedenom postupku ocjene usaglašenosti koja sadrži i zaključke o sprovedenom pregledu.

3.4. Proizvođač mora da ispunjava obaveze koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta i dužan je da ga održava u odgovarajućem stanju.

3.5. Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik obavještavaju prijavljeno tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, koje je odobrilo sistem kvaliteta, o svakoj planiranoj izmjeni sistema kvaliteta.

Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ocjenjuje predložene promjene i utvrđuje da li izmijenjeni sistem kvaliteta i dalje ispunjava zahtjeve iz tačke 3.2. ovog modula, ili je potrebno ponoviti postupak ocjenjivanja, o čemu obavještava proizvođača na način utvrđen u tački 3.3 ovog modula.

4. Stručna kontrola nad sistemom kvaliteta:

4.1. Svrha stručne kontrole je da se utvrdi da li proizvođač ispunjava pravilno sve obaveze koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

4.2. Radi omogućavanja kontrole sistema kvaliteta proizvođač prijavljenom tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti omogućava pristup lokacijama za projektovanje, proizvodnju, kontrolu, ispitivanje i skladištenje i pruža sve potrebne podatke i dokumentaciju, a naročito:

- dokumentaciju o sistemu kvaliteta;
- zapise o kvalitetu predviđene projektnim dijelom sistema kvaliteta, kao što su rezultati analiza, proračuna, ispitivanja, itd;
- zapise o kvalitetu kao što su izvještaji o pregledu, podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju, izvještaji o osposobljenosti osoblja, itd.

4.3. Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti sprovodi periodične kontrole radi utvrđivanja da li proizvođač održava i primjenjuje sistem kvaliteta, i o sprovedenoj kontroli podnosi izvještaj proizvođaču.

4.4. Osim periodičnih kontrola, prijavljeno tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti može nenajavljeno obići proizvođača, i tom prilikom može, ako je potrebno, obaviti ispitivanja ili tražiti sprovođenje ispitivanja u svrhu provjere ispravnog funkcionisanja sistema kvaliteta. Prijavljeno tijelo proizvođaču dostavlja izvještaj o neplaniranoj posjeti, a ako su sprovedena ispitivanja i izvještaj o tim ispitivanjima.

5. Znak CE i deklaracija o usaglašenosti

5.1. Proizvođač na svaki pojedinačni proizvod radio opreme koji ispunjava bitne zahtjeve iz člana 4 ovog pravilnika stavlja znak CE u skladu sa čl. 19 i 20 ovog pravilnika, kao i identifikacioni broj prijavljenog tijela uz njegovu saglasnost i odgovornost.

5.2. Proizvođač sačinjava pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaki tip radio opreme, čuva je i stavlja na raspolaganje nadležnom organu u periodu od deset godina od dana stavljanja radio opreme na tržište.

6. Proizvođač mora, u periodu od deset godina od dana stavljanja radio opreme na tržište, da čuva i daje na uvid nadležnom organu:

- tehničku dokumentaciju iz tačke 3.1 ovog modula;
- dokumentaciju o sistemu kvaliteta iz tačke 3.1 ovog modula;
- izmjene u sistemu iz tačke 3.5 ovog modula;

- odluke i izvještaje prijavljenog tijela za ocjenjivanje usaglašenosti iz tačke 3.5, tačke 4.3 i tačke 4.4 ovog modula.

7. Prijavljena tijela obavještavaju tijelo koje sprovodi njihovo prijavljivanje o izdatim i povučenim potvrdama o sistemu kvaliteta, i periodično ili na zahtjev tog tijela, dostavlja evidenciju o potvrdama o sistemu kvaliteta koje je odbilo, povuklo ili na drugi način ograničilo.

Prijavljena tijela za ocjenjivanje usaglašenosti međusobno razmjenjuju podatke u vezi s odbijenim, povučenim ili na drugi način ograničenim potvrdama o sistemu kvaliteta, a na zahtjev drugog prijavljenog tijela i podatke o izdatim potvrdama o sistemu kvaliteta.

8. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze proizvođača iz tač. 3.1, 3.5, 5 i 6 ovog modula, može da izvrši ovlašćeni zastupnik u skladu sa pisanim ovlašćenjem proizvođača.

PRILOG 4

SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Tehnička dokumentacija sadrži najmanje:

- a) opšti opis radio opreme koji obuhvata:
 - fotografije ili ilustracije koje prikazuju spoljne karakteristike, oznake i unutrašnju konstrukciju;
 - verzije softvera ili firmvera koji utiču na ispunjavanje bitnih zahtjeva;
 - korisničke informacije i uputstvo za instalaciju;
- b) idejni projekat, proizvodne crteže i šeme djelova, podsklopova, strujnih kola i drugih bitnih elemenata;
- c) opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih crteža i šema, kao i principa rada radio opreme;
- d) spisak u cjelosti ili djelimično primijenjenih harmonizovanih standarda i, ako nisu primijenjeni harmonizovani standardi, opis usvojenog rješenja kako bi se ispunili bitni zahtjevi iz člana 4 ovog pravilnika, uključujući i spisak drugih bitnih primijenjenih tehničkih specifikacija. U slučaju djelimične primjene harmonizovanih standarda, u tehničkoj dokumentaciji se navode djelovi koji su se primijenili;
- e) primjerak deklaracije o usaglašenosti;
- f) u slučaju primjene modula za ocjenjivanje usaglašenosti iz Priloga 2 ovog pravilnika, primjerak potvrde o ispitivanju tipa, uključujući i priloge, izdatu od strane prijavljenog tijela;
- g) rezultate sprovedenih proračuna pri projektovanju, sprovedenih ispitivanja i drugih bitnih elemenata;
- h) rezultate ispitivanja;
- i) objašnjenje o usaglašenosti sa zahtjevom iz člana 11 stav 1 tačka 2 ovog pravilnika i o navođenju ili izostavljanju informacije na pakovanju u skladu sa članom 11 st. 4 i 5 ovog pravilnika.

PRILOG 5

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

1. Radio oprema (proizvod, tip, vrsta ili serijski broj):
2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika:

3. Za izdavanje ove deklaracije o usaglašenosti odgovoran je isključivo proizvođač.
4. Predmet deklaracije (identifikacija radio opreme koja omogućava njeno praćenje, a može sadržati i jasnu sliku u boji koja omogućava identifikaciju radio opreme):
5. Predmet izjave u skladu je sa zakonodavstvom Evropske unije o usaglašavanju:
 - sa Direktivom 2014/53/EU;
 - po potrebi, i sa drugim zakonodavstvom Evropske unije o usaglašavanju
6. Reference na primijenjene harmonizovane standarde ili reference na druge tehničke specifikacije u vezi sa kojima se izdaje deklaracija o usaglašenosti. Reference moraju biti navedene s identifikacionim brojem i verzijom i, po potrebi, sa datumom izdavanja.
7. Ako je potrebno, prijavljeno tijelo... (naziv, broj) sprovelo je... (opis radnje) i izdalo potvrdu o ispitivanju tipa:....
8. Ako je potrebno, opis dodatne opreme i komponenti, uključujući softver, koji omogućavaju rad radio opreme u skladu sa deklaracijom o usaglašenosti:
9. Dodatni podaci:
 - Potpisano za i u ime:
 - (mjesto i datum izdavanja)
 - (ime, pozicija) (potpis):

PRILOG 6

POJEDNOSTAVLJENA DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Pojednostavljena deklaracija o usaglašenosti iz člana 11 stav 3 ovog pravilnika sačinjava se na sljedeći način:

[Naziv proizvođača] ovim izjavljuje da je radio oprema tipa [oznaka tipa radio opreme] u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Tekst deklaracije o usaglašenosti u cjelosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

PRILOG 7

ZAHTJEVI KOJE MORA DA ISPUNI TIJELO ZA OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI DA BI BILO IMENOVANO ZA USAGLAŠENOSTI

1. Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti radio opreme mora da ispunjava zahtjeve iz tač. 2 do 11 ovog priloga.

2. Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti mora da ima status pravnog lica registrovanog u Crnoj Gori.

3. Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti mora da bude nezavisno od privrednih društva, pravnih i fizičkih lica čiju opremu ocjenjuje.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti koje je član poslovnog ili profesionalnog udruženja koje predstavlja organizacije uključene u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, snabdijevanja, sklapanja, korišćenja ili održavanja opreme čiju usaglašenost ocjenjuje, može biti imenovano pod uslovom da dokaže svoju nezavisnost i odsustvo sukoba interesa.

4. Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, njegovo odgovorno lice, zaposleni i druga lica odgovorna, odnosno angažovana za sprovođenje ocjenjivanja usaglašenosti ne smiju biti projektant, proizvođač, distributer, uvoznik, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili lice koje održava opremu koja se ocjenjuje, kao ni njihov ovlašćeni zastupnik, što ne isključuje upotrebu opreme čije se ocjenjivanje vrši za aktivnosti, odnosno za sopstvene potrebe tijela za ocjenjivanje usaglašenosti.

Odgovorno lice u tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti i druga lica odgovorna za sprovođenje ocjenjivanja usaglašenosti ne mogu biti direktno uključeni u projektovanje, proizvodnju ili konstrukciju, stavljanje na tržište, ugradnju, upotrebu ili održavanje radio opreme i ne mogu zastupati strane uključene u navedene aktivnosti. Oni ne mogu da sprovede aktivnosti koje bi mogle da utiču na njihovo prosuđivanje i integritet u vezi sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti za koje su imenovana, što se naročito odnosi na pružanje konsultantskih usluga.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti mora da obezbijedi da aktivnosti njegovih podizvođača ne ugrožavaju povjerljivost, objektivnost i nepristrasnost u sprovođenju aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti.

5. Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti i njegovi zaposleni dužni su da sprovede aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti sa najvišim stepenom profesionalne etike i stručnosti u određenoj oblasti i ne mogu biti pod pritiskom ili finansijskim ili drugim uticajem od strane lica u čijem interesu su rezultati ocjenjivanja usaglašenosti, a što bi moglo uticati na odluku ili rezultate poslova ocjenjivanja usaglašenosti radio opreme.

6. Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti mora da bude osposobljeno za sprovođenje aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti u skladu sa postupkom ocjenjivanja usaglašenosti za koji

traži imenovanje, bez obzira da li te aktivnosti obavlja samostalno ili se obavljaju u njegovo ime pod njegovom odgovornošću.

Za svaku vrstu opreme, kao i za svaki postupak ocjenjivanja usaglašenosti, za koje traži imenovanje, tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti mora da ima na raspolaganju:

1) zaposlene koji posjeduju odgovarajuće tehničko i stručno znanje, i iskustvo za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti;

2) utvrđen opis procedura u skladu sa kojima se sprovodi ocjenjivanje usaglašenosti, pri čemu mora da se obezbijedi transparentnost, kao i sposobnost obnavljanja tih postupaka, kao i definisane protokole i postupke kojima su jasno razgraničeni poslovi i zadaci ocjenjivanja usaglašenosti od drugih aktivnosti koje obavlja;

3) procedure za izvršavanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti primjerene organizaciji isporučioaca i opreme čiju usaglašenost ocjenjuje, kao što su: veličina, djelatnost i struktura isporučioaca, nivo složenosti tehnologije predmetne opreme, kao i veličina ili vrsta serije priroda proizvodnog procesa.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti mora da ima i da primjenjuje odgovarajuću proceduru kojom je uredilo postupak odlučivanja po prigovorima na rad tog tijela i donijete odluke.

Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti mora da raspolaže svim neophodnim sredstvima kako bi moglo da, na odgovarajući način, obavlja tehničke i administrativne poslove u vezi sa aktivnostima ocjenjivanja usaglašenosti, kao i da ima pristup svoj neophodnoj opremi ili objektima.

7. Zaposleni odgovorni za poslove ocjenjivanja usaglašenosti radio opreme moraju da imaju:

1) odgovarajuće stručno i tehničko obrazovanje i radno iskustvo, odnosno odgovarajuću tehničku i stručnu obuku koja obuhvata sve poslove ocjenjivanja usaglašenosti u vezi sa kojima je tijelo imenovano;

2) odgovarajuće poznavanje zahtjeva za ocjenjivanje koje sprovodi i ovlaštenje za obavljanje tih ocjenjivanja;

3) odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih zahtjeva iz člana 4 ovog pravilnika, relevantnih crnogorskih standarda sa spiska standarda i relevantnih odredaba zakona kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti i propisa koji su donijeti na osnovu tog zakona, posebno propisa kojima se obezbeđuje usklađenost sa harmonizovanim zakonodavstvom Evropske unije;

4) sposobnost u sačinjavanju isprava o usaglašenosti, zapisa i izvještaja o izvršenim aktivnostima ocjenjivanja usaglašenosti u skladu sa ovim pravilnikom.

8. Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, odgovorna lica i zaposleni koji sprovode postupak ocjenjivanja usaglašenosti radio opreme, moraju biti nepristrasni i njihova zarada ne može da zavisi od broja sprovedenih ocjenjivanja ni od rezultata tih ocjenjivanja.

9. Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti mora da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu od profesionalne djelatnosti.

10. Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti i njegovi zaposleni čuvaju povjerljivost podataka i informacija u vezi sa ocjenjivanjem usaglašenosti u skladu sa zakonom.

11. Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti mora da učestvuje u odgovarajućim aktivnostima organizacija za standardizaciju i aktivnostima grupa koje se osnivaju sa ciljem obezbjeđivanja koordinacije imenovanih i/ili prijavljenih tijela, odnosno da obezbijedi da njegovo osoblje koje sprovodi aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti bude upoznato sa aktivnostima tih organizacija i grupa. Imenovano tijelo, po pravilu, primjenjuje smjernice i druge akte grupa za koordinaciju imenovanih i/ili prijavljenih tijela, u cilju konzistentnog i jednako kvalitetnog obavljanja poslova i sprovođenja aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti.